

Lethathamo la Dipotso tsa Kgotsofalo ya Kalafo ya Meriana: (SMSQc)

Bakeng sa dibeke/dikgwedi tse mmalwa tse fetileng o ntse o nkile karolo patlisisong ya meriana. Kajeno re batla ho tseba hore na boiphihlelo ba hao ba hona jwale ba meriana ya patlisiso bo fetohile jwang ho tloha ho boiphihlelo ba hao ba pejana ba meriana ya patlisiso e sebedisitsweng dibekeng tse mmalwa tsa pele tsa patlisiso. Ka kopo araba potso ka nngwe ka ho etsa sedikadikwe ho nomoro sekaleng ka seng. Haeba ha o wa ba le phetoho, ka kopo dikanyetsa "0".

1. O kgotsofetse ha kae ka meriana ya hao ya patlisiso ya ha jwale?

kgotsofetse haholo ho feta hona jwale	3	2	1	0	-1	-2	-3	kgotsofetse hanyane haholo ho feta hona jwale
---------------------------------------	---	---	---	---	----	----	----	---
2. O kgotsofetse ha kae ke ditlamorao dife kapa dife tsa meriana ya hao ya patlisiso ya ha jwale?

kgotsofetse haholo ho feta hona jwale	3	2	1	0	-1	-2	-3	kgotsofetse hanyane haholo ho feta hona jwale
---------------------------------------	---	---	---	---	----	----	----	---
3. O kgotsofetse ha kae ke ditlhoko tse etswang ke meriana ya hao patlisiso ya ha jwale?

kgotsofetse haholo ho feta hona jwale	3	2	1	0	-1	-2	-3	kgotsofetse hanyane haholo ho feta hona jwale
---------------------------------------	---	---	---	---	----	----	----	---
4. O fumane ho le bonolo/ho le hantle ha kae ho sebedisa meriana ya hao ya patlisiso morao tje?

bonolo haholo ho e sebedisa hona jwale	3	2	1	0	-1	-2	-3	thata haholo ho e sebedisa hona jwale
--	---	---	---	---	----	----	----	---------------------------------------

NOT FOR USE: This is a shortened sample only.

For use of the full questionnaire please contact info@healthpsychologyresearch.com

SMSQc © Prof. Clare Bradley: 7Mar14. Sesotho for South Africa 16.4.15 rev 30.3.17

(From Std UK English rev 1.2.16)

Health Psychology Research, UK. www.healthpsychologyresearch.com